Justice and Peace
A Department of the Southern African
Catholic Bishops' Conference

The **Jesuit Institute South Africa**

IHS

Participating in Public Policy
Catholic Parliamentary Liaison Office

Catholic Parliamentary Liaison Office

KGETHO YA BOHLE KA 2019

"Ke tshwanetse ho leka ka hohle hore ba buse hantle, mme ke leke ka hohle hohle ho nka karolo dipolotiking. Dipolotiki, ka ho ya ka Thuto ya setjhaba ya Kereke, ke e nngwe ya mekgwa e phahameng ya phano hobane disebeletsa molemo o le mong feela. Nkeke ka hlapa matsoho."
Mopapa Francis

O keke wa kgetha ntle le hore o ingodise o le mokgethi!

Ke ingodisa jwang? Ho tla be le boingodiso bo tsamaiswang ke Komishinara ya Lekgotla le ikemetseng la dikgetho (Independent Electoral Commision- IEC) mafelong a beke ya Pherekgong/January ka 26-27. Dibaka tsohle tsa dikgetho di tla be di butswe mme basebetsi bat la ba teng ho o thusa ho ingodisa.

Ke tla ke tshwere eng mohlang oo? Bukana e tala ya boitsebiso kapa karete e ntja ya boitsebiso, kapa lengolo la bopaki la nakwana.

Ke nnetefatsa jwang hore ke se ke ile ka ingodisa? Tsela e bobebe ke ka IEC website www.elections.org.za/content. Ho seng jwalo, romela molaetsa (sms) le nomoro ya hao ya Boitsebiso ho 32810 (sms ka ngwe ke R1.00). Kapa etela sebaka se haufinyane sa dikgetho mafelong a beke ya boingodiso.

Teng haeba nkeke ka kgona ho finyella mohla 26 kapa 27 Pherekgong/ January? O ka ya ingodisa ofising e haufi ya IEC neng kapa neng. Dikantoro tsena di hohle naheng ena, Sheba website ya IEC kapa o letsetse nomorong ena 0800 11 8000 ho botsa ka ofisi e haufi le wena.

Na nka ingodisa le ha ke eso fihlele dilemo tse 18? E, hang ha o ena le bukana ya boitsebiso o ka ingodisa- ke hore, ho tloha dilemong tse 16. Ke moelelo o motle ho ingodisa hang, hang ha o fumana bukana ya boitsebiso. Ka tsela ena o tlabe o le malala a laotswe ho kgetha ha o fihlela dilemo tse 18.

Ho thusang ho ingodisetsa dikgetho?
Dikgetho ha di bontshe phetoho ho hang…

Ka dinako tsohle, bohle re na le maikutlo a hanyetsanang ka dipolotiki.

Ka hohle hohle, rona Ma Afrika Borwa a sa tsotelleheng re lwantshana le tlhokeho ya mosebetsi, bofuma, botlokotsebe, dikolo tse maemong a hlobaetsang, tshubuhlellano ya bakudi dipetlele, le bokamoso bo se nang botsitso. E, le teng bongata ba bo radipolotiki ba rona ba thahasella ho ba maemong a phahameng feela e seng ho sebeletsa setjhaba. Empa ha re a tshwanela ho emisa tshebetsong ya ho ntshetsa pele naha ya rona.

Re arabela jwang?

Bonneteng kek hore ha re furalla dipolotiki, ha re nyahlatsa tokelo le tshwanelo ya rona ya ho kgetha, ruri dintho di keke tsa fetoha ho hang. Ho kgetha ho ka tlisa phaphang. Ho ka roma batho le mekgatlo e nepahetseng Palamenteng; ho ka matlafatsa bo radipolotiki ba lokileng mme ho ka tshosa ba sa lokang ho sebetsa ka thata ho feta.

Mopapa Francis o a re hopotsa: "Dipolotiki ke ketso e bokgabane. Re lokela ho e ananela, ho e nka jwalo ka pitso le boitelo bo batlang bopaki, boshweladikano- ke hore ho shwa bakeng la ntshetso pele ya setjhaba."

Nakong e fiileng, Ma Afrika Borwa a mangata a ne a ikemeseditse ho shwela ntshetsopele ya bohle; ka diteboho, ha jwale ba a balwa ba bileditsweng ho etsa seo. Empa BOHLE re bileditswe ho etsa seo re ka kgonang ho se etsa- mme seo re lokelang ke ho kgetha. Ka kelohloko le ka thapelo.

Etsa bonnete ba ho ingodisa ka nako hore otle o kgethe!
Ho tseba haholo ka tsa ho ngodisa hore o kgethe, mme o be leseding ka ditsebiso tsa morao tjena mabapi le dikgetho, etela website ya IEC: www.elections.org.za

"Ke tokelo le tswanelo ya rona kaofela ho nka karolo bophelong ba naha ya rona. Dikgetho se sebaka se loketseng sa bohlokwa sa ho sebedisa seriti seo re se filweng ke Modimo ho kgetha moetapele ya tla sebeletsa ntshetso pele ya setjhaba- o se ke wa salla morao, etsa bonnete ba hore o ingodisetsa ho kgetha" – *Mobishopo Sithembele Sipuka, Hloho la Seboka sa Babishopo Afrika e ka Borwa (Southern African Catholic Bishops' Conference (SACBC)*

This pamphlet has been produced with the support of the Hanns Seidel Foundation.